



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MULINGO WA NWAHA NGA NWAHA WA SHANGO . O¹HE

GIREIDI 1

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI

SETHE 2: TSUMBO DZA 2012

Sumbandila ya kushumisele kwa Tsumbo ya Mulingo wa Nwaha Nga iwaha Shango Lothe (MNSL)

1. Nyangaredzo nga u angaredza.

Mulingo wa iwaha nga iwaha wa Shango Lothe (MNSL) ANA ndi u linga ndivho na zwikili nga murahu ha tshifhinga tshilapfu hu tshi sedzwa zwo lavhelelwaho zwe mugudi a zwi swikela mafheloni a Gireidi 1-6 na 9. Hu tshi thuswa u linga ha tshikoloni na u itela uri vhagudi vha vhe na vhuḏifulufheli kha u bvelela musi vha tshi dzhenela kha milingo ya nḓa, tshigwada tsha vhadededzi kana vhomakone vha dzi thero vho bveledza thesite dza tsumbo dzine mudededzi a nga dzi shumisa kha ngudo dza Luambo na Mbalu. Mbudziso dza tsumbo dza thesite dzo bveledzwa dzi tshi bva kha mushumo wa Kharikhulamu une wa katela themo 1, 2, na 3 dza iwaha, zwi tshi katela na modele wa (MNSL) ANA na zwone zwo tsetshedzwa. Tsumbo dzine dza katela na modele wa (MNSL) ANA dzi thusa u linga ha tshikoloni hune mugudi a tea u ita misi yothe a si dza u dzula vhudzuloni ha u linga ha tshikoloni.

2. Tshivhumbeo tsha mbudziso dza tsumbo.

Tsumbo dzo olwa u itela u fanyisedza thekiniki dzo fhambanaho kana maitete a u linga a zwikili kana ndivho i fanaho. Sa tsumbo iwe ndivho ya magudi kana zwikilizwi nga lingwa nga u nanga kha zwinzhi hune vhagudi vha tea u nanga phindulo ya khwinesa kha dzo fhiwaho, kana tshitamennde (tshine tsha ḓoḓa vhagudi vha tshi iwala phindulo pfufhi kana paragirafu) kana iwe lushaka lwa mbudziso. (U hambela vhagudi uri vha tanganye maipfi kana zwitamennde hu na mitalo, u fhedzisa fhungo kana phetheni, u sumbedza phindulo dzavho nga u ola kana mvetamveto, na zwiwe). Zwi amba uri musi vhadededzi na vhagudi vha tshi wana tsumbo dza mbudziso dzi kha zwiivhumbeo zwo fhambanaho fhedzi dzi tshi khou vhudzisa tshithu tshithehi, vha tea u pfesesa uri izwi zwo tou pulaniwa nga ndila yeneyo na vhagudi vha tea u fhindula mbudziso dza tsumbo dzothe. Vha khou taniwa kha thekiniki dza mavhudzisele kana kha maitete o fhambanaho u vha xa vhuḏifulufheli u livhana na thesite.

3. U tumanya na zwiwe zwishumiswa zwa u guda na u gudisa.

U itela thanganelano, dziwe tsumbo dza thesite na mbudziso zwo itwa nga khole u zwi tumanya na bugu dza mushumo. Tsumbo idzi dzo dovha dza livhanywa na ḓoḓa dza Tshitamennde tsha Kharikhulamu ya Lushaka Gireidi 1-12 (TKL), mbetshelwa ya Tshitamennde tsha Pholisi tsha kharikhulamu na u linga (TPTLM) zwine zwa vha zwa gireidi yeneyo na purotokholo ya u linga ya lushaka. Maḓwalwa aya othe o tangana na ane tshikolo tsha ḓo a tsetshedza a ita mutheo wo dziaho une wa thusa mudededzi kha u ita ndugiselo ya ngudo na u linga ha fomaḓa (u linga ha ngudo).

4. Zwine tsumbo dza shumisiswa zwone.

Musi tsumbo dza gireidi na thero dzo dzudzanyiwa nga mutavha wo katelaho zwidodombedzwa zwothe, mudededzi ha tei u xa vhagudi mutavha wothe wa mbudziso uri vha fhindule nga tshifhinga tshithihi. Mudededzi u tea u nanga mbudziso dzine dza elana na ngudo dze a dzudzanya dzo tetshelwaho tshifhinga tshenetsho. Vha tea u nanga tsumbo dza mbudziso nga nthihi nga vhuronwane kana tshigwada tsha mbudziso dzine vhagudi vha nga kona u dzi fhindula, dzi nga shumiswa nga zwifhinga zwo fhambanaho zwa u funza na u guda nga ndila i tevhelaho:-

4.1. Mathomoni a ngudo sa thesite ya tzedzisiso (diagnostic) u itela u topola maḓḓa na vhuḓudzeḓudze ha mugudi. Mawanwa a tzedzisiso a tea u bveledza nyeletshedzo kha vhagudi na u bveledza ngudo dzo teaho u lulamisa vhuḓudzeḓudze ho topoliwaho na u khwaḓhisa maḓḓa a vhukoni vhune vha vha naho. Thesite ya tzedzisiso i nga fhiwa sa tshuḓwahaya u itela u vhulunga tshifhinga tsha u funza kilasini.

4.2. Vhukati ha ngudo, sa thesite ya tshifhinga tshoṭhe u itela u linga arali vhagudi vho kona u swikelela nḡivho na zwikili zwo tiwaho musu ngudo i tshi khou ḡi ya phanḡa u itela uri hu songo vha na mugudi ane a ḡo siwa murahu.

4.3 Mafheloni a ngudo kana ha ngudo dzi re na tshivhalo thesite ya murahu ha **tshifhinga tshilapfu (summative)** i tea u ḡwalwa u itela u linga arali vhagudi vho kona u swikelela na u kona u shumisa nḡivho na zwikili zwo teaho kha ngudo dzo no gudwaho/funzwaho. **Tsivhudzo (feedback)** i tea u fhiwa musu mudededzi a tshi vhona hu na ngudo dzine dza ṭḡa u **khwaṭhisedza (consolidate)** nḡivho na zwikili zwo imaho ngauri.

4.4. Tshifhinga tshoṭhe vhagudi vha tea u ṭanelwa maitete a u linga kana kuvhudzisele, tsumbo, kufhindulele kwa u nanga hu na zwinzhi (multiple-choice) mbudziso ya phindulo nnzhi u fhindula nga u tou funa, (free response) mbudziso dza phindulo pfufhi, na dziḡwe.

Musu tsedzisiso (diagnostic) na u linga ha tshifhinga tshoṭhe (formative) hu tshi nga vha hu pfufhi zwi tshi ya kha tshivhalo tsha mbudziso dzo katelwaho, u linga nga murahu ha tshifhinga tshilapfu hu ḡo katela mbudziso nnzhi u swika kha thesite yo fhelelaho zwi tshi ya kha mushumo wo no gudwaho nga itsho tshifhinga. Zwa ndeme ndi zwa uri vhagudi vha ite nḡowenḡowe yo teaho kha u fhindula thesite yo ḡalaho na kha lushaka lwa tsumbo ya thesite ya Mulingo wa ḡ waha nga ḡ waha wa Shango ḡhe (MNS) ha lushaka.

5. Memorandamu kana Sumbanḡila ya kuvhudzisele (Memoranda or answering guidelines)

Tsumbo ya vhukuma ya phindulo ndavhelelwa dza tsumbo dza mbudziso ḡwe na ḡwe ya thesite dzo ṭetshedzwa na dza modele wa thesite ya (MNS). Vhadededzi vha tea u dzhiela nzhele uri memorandamu a u tei u vha u netisaho. Memorandamu u tea u ṭetshedza fhedzi maitete o ṭanḡavhuwaho a phindulo ndavhelelwa na vhadededzi vha tea u vhudzisesa vha kone u ṭea muḡene phindulo i tendiseaho na dziḡwe phindulo dzi tendiseaho dzo fhambanaho dzo ṭetshedzwaho nga vhagudi.

6. U katelwa ha kharikhuḡamu.

Ndi zwa ndeme vhukuma uri kharikhuḡamu ya kilasi yeneyo i katelwe nga vhuḡalo. Tsumbo dza gireidi ḡwe na ḡwe a dzo ngo katela kharikhuḡamu yoṭhe. Ho tou topolwa nḡivho na zwikili zwa ndeme zwa mushumo une wa katela themo yu 1, 2 na 3 ya ḡwaha wa tshikolo. U siana ha mushumo zwo ya nga nḡila ye zwa sumbedzwa ngayo kha maṭwalwa a Tshitamennde tsha Phoḡisi ya Kharikhuḡamu yau Linga ya Lushaka (TPKLL).

7. Phendelo.

Ndivho ya muhasho ndi u khwinisa vhuimo na vhunzani (quality) ha kushumele kwa vhagudi kha zwikili zwa ḡitheresi na Nyumeresi zwa ndeme zwa mathomo. (M^o S.) ndi tshiḡwe tsha zwishumiswa zwine muhasho wa khou tshi shumisa u ṭola arali mashumele a vhagudi a tshi khou khwiḡisea, u dzula o ralo kana a tshi khou tsela fhasi. Zwiṭiriki na zwikolo zwi lavhelelwa u tikedza vhadededzi na u vha ṭea zwishumiswa u khwiḡisa kufunzele na kugudele zwikoloni. Nga u shumisa tsumbo dza (M^o S.) sa tshipiḡa tsha zwishumiswa zwa u funza, vhadededzi vha ḡo thusa vhagudi uri vha vhe na nzhele kha maitete o fhambanaho a u linga. Nga kushumisele kwone kwa tsumbo zwi ḡo thusa vhagudi u wana nḡivho na u bvedza zwikili zwa u guda nga nḡila yone na kushumele kwa khwiḡe hu tshi tevhelwa thesite dza (M^o S.) .

Sedzani kha tshifanyiso ni kone u swaya nga X tsini na phindulo yone.



Baba vha thusa Samuele.

1.1 Baba na Samuele vha khou ...

A tamba

B la

C vhala

D edela

1.2 Dadzisani ipfi lo tahelaho kha fhungo li re afho fhasi.

Baba vha Samuele nga u vhala.

1.3 Tingeledzani phindulo i re yone.

Baba na Samuele vho edela/ vho ima.

1.4 **Talelani Ee kana Hai.**

Baba na Samuele vho dzula ɽafulani. Ee /Hai

1.5 **Baba na Samuele vho dzula nga fhi?**

.....

2. **Sedzani kha tshifanyiso ni talele phindulo i re yone.**



Samuele o dzula. Tshimange tsho dzula.

2.1 **Ndi nnyi o dzulaho?**

- A Baba na Samuele.
- B Tshimange na Samuele.
- C Balanganani na Baba.
- D Samuele na Makhulu.

2.2 **Dzhenisani ipfi ɽo ɽahelahokha fhungo ɽi re afho fhasi.
..... o hwala zwanɽa.**

2.3 Swayani nga **X** kha tshibogisi tshire tshone kha tshibogisi.

| | |
|-------------------------|--|
| Samuele u khou vhalala. | |
| Samuele o dzula. | |

2.4 Tingeledzani Ee kana Hai.


Samuele o ambara shothi.

Ee / Hai

2.5 **Samuele u funa u dzula ngafhi?**

Samuele u funa u dzula

3. **Sedzani kha tshifanyiso ni kone u vhalala tshiṭori tshitevhelaho.**



Samuele u na bola.

U a i raha.

Samuele u a kona u gidima

U funa u raha na u gidima.

Samuele u a dīphiṅa.

3.1 Talelani phindulo i re yone afho fhasi.

Samuele u na ...

- A mmbete.
- B basi.
- C bola.
- D bugu.

3.2 Dzhenisani maipfi o ṭahelaho kha fhungo ḷi re afho fhasi.

Samuele u bola.

3.3 Nwalani Ee kana Hai tsini na fhungo ḷi re afho fhasi.

Nandi Samuele u a funa u raha bola?

3.4 Ndi ngani Samuele a tshi funa u raha bola?

U funa u raha bola yawe ngauri _____

3.5 Samuele u rahela bola yawe ngafhi? _____

4.1 **Talelani phindulo i re yone ya fhungo li re afho fhasi.**

Samuele u funa u tamba ...

- A hokhi.
- B khadi.
- C netibola.
- D bola ya milenzhe.

4.2 **Tingeledzani ipfi li re lone kha fhungo li re afho fhasi.**

Vhana vha funa u tamba/ dzula.

4.3 **Nwalani ipfi bo tshelaho kha fhungo li re afho fhasi.**

Bola na tshivhumbeo tsha


4.4 **Ana u ita mini nga thambo?**

Ana u thambo.

4.5 **Olani mutalo u bva mathomoni u swika kha mafhelelo a re one.**

| | |
|------------------|----------|
| Samuele o gidima | a dzula. |
| a raha bola. | a la. |

5.1 Tingeledzani tshi sa tshimbilelani na zwiñwe.



5.2 Fhedzisani mutevhe u re afho fhasi nga u ñwala luswayo

X kha ipfi li re lone afho kha bogisi.


nḁevhe

mulomo

ningo

tshimange liḁo dzhege

5.4 Sedzani kha tshifanyiso afho fhasi. Ñwalani luswayo **X** kha zwithu 3 zwi ne na shumisa kiñasini.



Ndi vhona mmawe ñwana na

5.5 **Itani mutevhe wa zwithu zwiraru zwi ne na tama u ita.**

6.1 **Olani tshifanyiso tsha mafhungo a ne na do n'wala.**

Nwalani fhungo kana maipfi u amba nga ha zwi ne zwa khou bvelela kha tshifanyiso tshe na ola.

6.2 **Thetshelesani tshiṭori tshi ne tsha do vhalwa nga mudededzi.**

Namusi ndi d'uvha ḷa mabebo a Ana.

Ri a imba na u tamba roṭhe.


Ana u dzima makhandela. Ra vhandā zwandā.

Ri na zwithu zwinzhi zwa u ḷa.

Olani tshifanyiso u sumbedza zwi no khou bvelela kha tshiṭori.

Nwalani mafhungo u amba zwo iteaho kha tshiṭori.


6.3 Sedzani kha tshifanyiso tshi re afho fhasi.



Ñwalani fhungo kana maipfi u amba zwi ne zwa khou bvelela kha tshifanyiso.

Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza zwi no ɔo bvelela nga murahu afho kha tshibogisi tshe na newa.

6.4 Sedzani kha zwifanyiso afho fhasi ni ñwale tshitori.



Olani tshifanyiso kha tshibogisi ni sumbedze zwo bvelelaho vhukati ha tshiṭori.

Ñwalani fhungo kana maipfi u amba zwi ne zwa khou bvelelaa kha tshifanyiso.

7.1 Olani mutalo u livhanyisa khadi ya ipfi na maipfi a re kha mafhungo.

Valani vothi.

vothi

valani

a

Baba vha a lwala.

vha

lwala

Baba

7.2 Sedzani tshifanyiso tshi re afho fhasi.



Ñwalani ipfi ḷa u fhedzisa fhungo ḷi re afho fhasi.

Balanganani u khou ṭanzwa

7.3 Shumisani maipfi a re afho fhasi u vhumba fhungo.

nuruwa o swa a Samuele

.....

7.4 Olani tshifanyiso tshi ne na do n'wala ngatsho tshitori tshanu.

Nwalani fhungo kana maipfi a u amba zwi ne zwa khou bvelela kha tshifanyiso.

7.5 Sedzani tshifanyiso tshi re afho fhasi.



Nwalani fhungo kana maipfi a u amba zwi ne zwa khou bvelela kha tshifanyiso.

8.1 Nwalani mubvumo wo tshelaho kha zwifanyiso zwi re afho fhasi.



.....asi



mmb.....

8.2 Olani mutalo u livhanyisa maipfi na zwifanyiso.


muñadzi



khaphu



8.3 Nwalani maipfi a zwifanyiso zwi re afho fhasi.



8.4 Nwalani maipfi o tshelaho.

Uyu ndi



.....

Ndi vhona



.....

9.1 Nwalani mibvumo yo pfukiwaho.



....idima



.....hufha

9.2 Olani mitalo u livhanyisa maipfi na zwifanyiso.


methe



dzhege



9.3 Nwalani maipfi a ambaho zwifanyiso zwi re afho fhasi.



.....



.....

9.4 Nangani maipfi a re kha tshibogisi afho fhasi ni fhedzise mafhungo.

| | |
|------|------|
| popi | gloi |
|------|------|

Ana u ɬoɬa



.....

Bongi u ɬoɬa



.....